BREAK DOWN OF METROPOLITAN, MUNICIPAL AND DISTRICT ASSEMBLIES IN GHANA

| | | ITAN, WONICIPAL AND DISTRICT AS | |
|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | Total MMDAs = 216 |
| REGION (10) | METROPOLITAN (6) | MUNICIPAL (49) | DISTRICT (161) |
| | | | |
| | Kumasi | Asante Akim Central | Adansi North |
| | | Asokore Mampong (New) | Adansi South |
| | | Bekwai | Afigya-Kwabre |
| | | Ejisu Juaben | Ahafo Ano North |
| | | Mampong | Ahafo Ano South |
| | | Obuasi | Amansie Central |
| | | Offinso South | Amansie West |
| | | | Asante Akim North (New) |
| | | | Asante Akim South |
| | | | Atwima Kwanwoma |
| | | | Atwima Mponua |
| | | | Atwima Nwabiagya |
| | | | Bosome Freho |
| | | | Bosomtwe |
| | | | Ejura Sekyedumase |
| | | | Kwabre East |
| | | | Offinso North |
| | | | Sekyere Afram Plains (New) |
| | | | Sekyere Central |
| | | | Sekyere East |
| | | | Sekyere South |
| | | | Kumawu |
| TOTAL | | 1 | 7 22 |
| BRONG AHAFO | | Asunafo North | Asunafo South |
| | | Atebubu Amantin | Asutifi |
| | | Berekum | Asutifi South (New) |
| | | Dormaa | Banda (New) |
| | | Kintampo North | Dormaa East new |

| | | Sunyani | Dormaa West (New) |
|---------|------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Techiman | Jaman North |
| | | Wenchi | Jaman South |
| | | | Kintampo South |
| | | | Nkoranza North |
| | | | Nkoranza South |
| | | | Pru |
| | | | Sene |
| | | | Sene West (New) |
| | | | Sunyani West |
| | | | Tain |
| | | | Tano North |
| | | | Tano South |
| | | | Techiman North (New) |
| | | | 8 19 |
| | | | |
| CENTRAL | Cape Coast | Agona West | Abura/Asebu/Kwamankese |
| | | Assin North | Agona East |
| | | Effutu | Ajumako/Enyan/Essiam |
| | | Komenda/Edina/Eguafo/Abi | |
| | | Mfantseman | Assin South |
| | | Upper Denkyira East | Awutu Senya East (New) |
| | | | Awutu Senya |
| | | | Ekumfi (New) |
| | | | Gomoa East |
| | | | Gomoa West |
| | | | Twifo/Heman/Lower/Denkyira |
| | | | Twifo-Ati Mokwa |
| | | | Upper Denkyira West |
| TOTAL | | 1 | 6 13 |
| | | | |
| | | | |
| EASTERN | | Birim Central | Afram Plains South (New) |

| | | Kwahu West | Akuapim North |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | Lower Manya Krobo | Akyemansa |
| | | New Juaben | Asuogyaman |
| | | Nsawam | Atiwa |
| | | West Akim | Ayensuano (New) |
| | | Yilo Krobo | Birim North |
| | | | Birim South |
| | | | Fanteakwa |
| | | | Kwaebibirem |
| | | | Kwahu East |
| | | | Kwahu North |
| | | | Kwahu South |
| | | | Suhum |
| | | | Upper Manya Krobo |
| | | | Denkyembour (New) |
| | | | Upper West Akim (New) |
| | | 8 | 18 |
| | | | |
| GREATER ACCRA | Accra | Adenta | Ada West (New) |
| | Tema | Ashaiman | Danme East |
| | | Ga East | Dangme West |
| | | Ga West | Kpone katamanso (New) |
| | | Ga Central (New) | Ningo Prampram |
| | | Ga South | |
| | | La Dade-Kotopon | |
| | | LA-Nkwantanang-Madina | |
| | _ | Ledzokuku-Krowor | |
| TOTAL | 2 | 9 | 5 |
| NORTHERN | Tamale | Yendi | Bole |
| | | | Bunkprugu-Yunyoo |
| | | | Central Gonja |
| | | | <u>-</u> |
| | | | Chereponi |

| | | | East Mamprusi |
|------------|---|-------------|------------------------|
| | | | Gushegu |
| | | | Karaga |
| | | | Kpandai |
| | | | Kumbungu (New) |
| | | | Mamprugu Moaduri (New) |
| | | | Mion (New) |
| | | | Nanumba North |
| | | | Nanumba South |
| | | | North Gonja (New) |
| | | | Saboba |
| | | | Sagnarigu (New) |
| | | | Savelugu/Nanton |
| | | | Sawla-Tuna-Kalba |
| | | | Tatale Sangule (New) |
| | | | Tolon |
| | | | West Gonja |
| | | | West Mamprusi |
| | | | Zabzugu/Tatale |
| TOTAL | 1 | 1 | 24 |
| UPPER EAST | P | | Bawku West |
| OTTER ENOT | | Bolgatanga | Binduri (New) |
| | | 30.Bata1.Ba | Bongo |
| | | | Builsa |
| | | | Builsa South |
| | | | Garu-Tempane |
| | | | Kassena Nankana West |
| | | | Kassena Nankana East |
| | | | Nabdam (New) |
| | | | Pusiga (New) |
| | | | Talensi-Nabdam |
| | | 2 | 11 |
| | | _ | |

| | Wa | Daffiama Bussie Issa (new) | |
|------------------|------------|---------------------------------|---|
| | | Jirapa | |
| | | Lambussie Karni (New) | |
| | | Lawra | |
| | | Nadowli | |
| | | Nandom (New) | |
| | | Sissala East | |
| | | Sissala West | |
| | | Wa East | |
| | | Wa West | |
| | | 1 | 10 |
| | | | |
| | Но | Adaklu (New) | |
| | Hohoe | Akatsi South | |
| | Keta | Afadjato | |
| | Ketu South | Agortime Ziope | |
| | Kpando | Akatsi North | |
| | | Biakoye | |
| | | Jasikan | |
| | | Kadjebi | |
| | | Ketu North | |
| | | Krachi East | |
| | | Krachi Nchumuru (New) | |
| | | Krachi West | |
| | | Nkwanta South | |
| | | Nkwanta North | |
| | | North Tongu (New) | |
| | | South Dayi | |
| | | South Tongu | |
| | | 5 | 20 |
| | | | |
| Sekondi/Takoradi | Nzema East | | |
| | | Ho Hohoe Keta Ketu South Kpando | Jirapa Lambussie Karni (New) Lawra Nadowli Nandom (New) Sissala East Sissala West Wa East Wa West 1 Ho Adaklu (New) Hohoe Akatsi South Keta Afadjato Ketu South Agortime Ziope Kpando Akatsi North Biakoye Jasikan Kadjebi Ketu North Krachi East Krachi Nchumuru (New) Krachi West Nkwanta South Nkwanta South Nkwanta North North Tongu (New) South Dayi South Tongu |

| | | Tarkwa Nsuaem | Aowin/Suaman |
|-------------|---|---------------|----------------------------|
| | | | Bia |
| | | | Bia East (New) |
| | | | Bibiani/Ahwiaso/Bekwai |
| | | | Bodi (New) |
| | | | Ellembele |
| | | | Jomoro |
| | | | Juaboso |
| | | | Mpohor (New) |
| | | | Mpohor/Wassa East |
| | | | Prestea-Huni Valley |
| | | | Sefwi Akontobra |
| | | | Sefwi-Wiawso |
| | | | Shama new |
| | | | Suaman (New) |
| | | | Wassa Amenfi East |
| | | | Wassa Amenfi West |
| | | | Wassa Amenfi Central (New) |
| TOTAL | 1 | 2 | 19 |
| CDAND TOTAL | | 40 | 464 |
| GRAND TOTAL | 6 | 49 | |
| | | | Total MMDAs = 216 |